

«Күндэ аата барыбытыгар күндү» библиотечнай уруок технологической картата

Сивцева Ирина Николаевна

МБУӨТ «Сунтаар 1№дээх уопсай үөрэхтээһин орто оскуолата»,

педагог-библиотекарь

<b>Кылаас</b>	9-11	
<b>Уерэнэр кинигэ</b>	Саха литературата, уус-уран литература, ырытыылар, ахтыылар	
<b>Уруок тиэмэтэ</b>	«Күндэ аата барыбытыгар күндү»	
<b>Уруок соруктара</b>	А. А. Иванов-Күндэ олобун уонна айар үлэтин билиһиннэри.	
<b>Сурун ейдебуллэр уонна терминнэр</b>	А. А. Иванов-Күндэ саха литературатыгар, общественной олобор онорбут үлэтин өнөтө, суолтата	
<b>Туттуллар информационнай тэриллэр</b>	Компьютер, проектор, экран, презентация «Күндэ аата барыбытыгар күндү», кинигэ быыстапката	<b>Предметтэр икки ардыларынаабы сибээс:</b> Литература, история, ИКТ
<b>Туттуллар ньымалар</b>	Көрдөрөр-үөрэтэр, практической	

№	Уруок түһүмэбэ	Слайд №	Учуутал:	Үөрэнээччи	Ситиһиллэр түмүк
1	Тэрээһин (3 мүн.)		<p>Уруок туругар киллэрий, тэтимитутуу, салайыы -Үтүө күнүнэн! Хоһоон “Төрөөбүт тыл”:</p> <p>Төрөөбүт Төрүт тыл, Сөрүүн Сүөгэй курдук, Сүрэҕи-быары Сөрүүргэтэр, Убаҕас отон Уугун курдук, Улахан куйааска Утаҕы аһарар, Сырдыгыныы көөннүбүт Сылгы кымыһын курдук, Тостор куйааска Тоҕулу ханнарар...</p> <p>-Бу ким суруйбут хоһоонуттан аахтым? Олус үчүгэй, бары билэр эбиккит</p>	<p>Уруокка бэлэмнээх буолуу. -Үтүө күнүнэн!</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Оҕолор уруокка бэлэмнэнэллэр;</li> <li>- Тус суолталаах дьайыы: бэйэни салайыныы,</li> <li>- Бэйэ туругун бөҕөхсүтүү</li> <li>- Уруокка болҕомтону тардыы</li> </ul>

2.	Уруокка көбүлээһин 5 мүн.	С-1	<p>-Экраны болбойон көрөбүт. - Быйыл А. А. Иванов- Күндэ төрөөбүтэ 120 сыла. Кини туһунан бииһи тугу билэбитий? Күндэ туһунан норуот суруйааччыларын этиилэрин аабы, ырытыы.</p>	Үөрэнээччилэр хоруйдара.	Күндэ туһунан норуот суруйааччыларын этиилэрин билии, айар үлэбэ (өйтөн суруйуу) туһаныы.
3	Өйдөөһүн, толкуйдааһын 20 мүн.	С-2-9	<p>Күндэ олобун, айар үлэтин билиһиннэрии. Түһүмэхтэринэн тургутар ыйытыктар: 1. Күндэ төрөөбүт алааһын аата. 2. Уйбаан Нуолур Күндэни кытта туох сибээстээбүй? 3. Аан бастаан оскуолаба ханна үөрэммитэй? 4. Саха литературатыгар ханнык жанр сайдыытыгар маннайгы акылааты уурсубугай? 5. Ханнык жанрдарга ордук таһаарыылаахтык үлэлээбит эбитий?</p>	Үөрэнээччилэр хоруйдара	<p>Оҕолор болжомтолоохтук истибиттэрин бэрэбиэркэлээһин. Күндэ туһунан диринэтэн билии.</p>

4	Толкуйга түһэри (рефлексия) 5 мүн.		- Оҕолоор, эһиги санаабытыгар Күндэ улахан өгөлөрүнэн тугу ааттыахха сөбүй?	Санаа атастаһы	Оҕолор билбиттэрин-көрбүттэрин толору хоруйдаан, сааһылаан этэллэр чопчулаан хоруйдуулар, барытын түмэн уопсай түмүк онороллор. Оҕолор бэйэ-бэйэлэрин эһиэттэрин ситэрсэн, толорсон биэрэллэр.
5.	Чопчулааһын, сыаналананы 10 мүн.	С-10	Уруокка билбиттэрин тургутуу. - Маладьыастар, бүгү билигитигэр эһи ылбыккытынан эбэрдэлибин. Көрсүөххэ диэри!	Бары куолаан кроссворд таайаллар.	Билиини чинэтии. Сага билиини ылыы.

#### Туһаныллыбыт литература:

1. Күндэ күндү баайа: Ыстатыйалар хомурунньуктара / Саха респ. наук. Акад. Гуманит. чинчийи ин-та; эһиэттиир ред. Т.П. Самсонова - Дьокуускай, 2002 - 84с.
2. Нуолур, У. Убайым Күндэ/Уйбаан Нуолур // Чолбон. - 1998. - № 1. – С. 69-73.
3. Саха литературата: орто оскуола 9-10 кылаастарыгар үөрэнэр кинигэ. – 2-с тахс. – Дьокуускай Саха сириниэһи кинигэ изд-вота, 1983 с. – С. 15-18
4. Сөрүүн сүөгэй тылынан...: А. А. Иванов-Күндэ туһунан ахтыылар/Хомуйан онордо Т. С. Кириллин, ред. У. Нуолур. – Дьокуускай: Кудук ХЭО АБДь, 1998. – 88 с.

#### Интернет-ресурс:

1. <https://edersaas.ru/ubajym-k-nde-ujbaan-nuolur-ahtyyta/>
2. <https://e.nlrs.ru/online/view/32990/files/assets/basic-html/page-117.html>
3. <https://infourok.ru/prezentacii-po-saha-literature-na-temu-ivanov-aaknde-3718805.html>
4. <https://www.instagram.com/p/CLMIQaeswVw/?igshid=arcasbyuxx2j>

